

Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Weekly mortality table, foreign and insular cities.

Cities.			☐ Deaths from—											
	Week Estimated ended— population.	Total deaths from causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping cough.	
Acapulco Do Aix la Chapelle Alexandretta Amherstburg Amsterdam Athens Barmen Beirut Belfast Belize Bergen Berlin Birmingham Bombay Do Bremen Bristol Brunswick Brussels Budapest Do Calcutta Cape Town Cardiff Cognac Colon Copenhagen Colon Copenhagen Coluna Crefeld Do Dublin Edinburgh Fiume Frankfort on the Main Frunchal Geneva Girgenti Glasgow Halifax Hamburg Hamilton, Bermuda Havre Hull Jalapa Kingston, Canada Kobe Do La Rochelle Lausanne Leeds Leipzig Leith Licata Liverpool	Mar. 31 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 10 Mar. 17 Mar. 18 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 26 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 17 Mar. 20 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 17 Mar. 20 Mar. 17 Mar. 20 Mar. 17 Mar. 20 Mar. 17 Mar. 20 Mar. 17 Mar. 10 Mar. 17 Mar. 10 Mar. 17 Mar. 18 Mar. 17 Mar. 18 Mar. 17 Mar. 23 Mar. 31 Mar. 17 Mar. 23 Mar. 31 Mar. 17 Mar. 23 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 10 Mar. 11 Mar. 17 Mar. 23 Mar. 30 Mar. 17 Mar. 23 Mar. 31 Mar. 17 Mar. 24 Mar. 10 Mar. 11	6, 000 6, 000 144, 944 10, 000 2, 259, 575 200, 000 156, 400 80, 000 358, 680 9, 000 2, 058, 763 542, 959 776, 006 213, 301 363, 223 136, 162 598, 467 804, 200 804, 200 804, 200 804, 200 807, 796 111, 579 111, 579 378, 994 44, 049 111, 579 378, 994 44, 049 111, 579 378, 994 44, 049 111, 579 378, 994 44, 049 115, 600 25, 069 835, 625 40, 780 20, 206 130, 196 222, 131 322, 131 31, 553 31, 553 31, 550 32, 560 428, 953 551, 600 26, 000 279, 180	9 3 58 6 6 2 165 58 69 62 165 58 69 62 165 62 7197 723 88 173 131 126 173 131 126 173 131 126 173 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127	23 9 7	31	65		11 13 173	1	3	2 1 1 1 	1 1 1 1 1 7 1 1 2 1	1 1 10	3 9 1 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
London Lyon Madras Manchester Mannheim Monte Cristi Moscow Newcastle on Tyne Nottingham Nuremberg Odessa Do	Mar. 17 Mar. 10 Mar. 2 Mar. 17 do Mar. 10 Mar. 17 do Mar. 10	7,113,561 500,000 509,346 631,533 163,350 1,400 1,173,427 264,511 250,000 294,432 461,000	2,047 453 502 233 52 0 570 102 88 117 195	18 	5			50		3 1 3 2	16 5 1 1 3	24 4 6 1 1 2 5	95 127 12 1 10 6 3	8 55 1 2 4 3 1 5 1
Palermo	do	461,000 330,000 2,660,559 115,000	154 127 984 47	29 7 233							2 1	2	25 1	6 3

Weekly mortality table, foreign and insular cities-Continued.

			a 11	Deaths from—														
Cities.		Estimated population.	Total deaths from causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping cough.				
Prague. Puerto Cortes Quebec Rangoon. Rheims St. John, N. B.	Mar. 17 Mar. 27 Mar. 31 Feb. 24 Mar. 18 Mar. 31	225, 463 4, 000 70, 000 252, 155 108, 385 40, 789	103 0 285 37 8	28 10 5	19	2		77				1	3	 1				
St. Petersburg Do St. Stephen, N.B. Salford San Juan del Norte	Mar. 3 Mar. 10 Mar. 24 Mar. 31 Mar. 17	1,500,000 1,500,000 2,840 2,840 234,077 600	842 836 1 1 67	154 128 8					1	26 29 	46 20 	23 22 1	40 29 	13 				
Santander Smyrna South Shields Stockholm Stuttgart	Mar. 18 Mar. 11 Mar. 17 Mar. 10 Mar. 19	53, 574 320, 000 111, 402 318, 398 249, 443	31 85 28 86 117	8 18 11						3 1	1	2	1 1	2				
Toronto Do Trapani Trieste Do Tuxpan	Mar. 17 Mar. 24 Mar. 17 Mar. 10 Mar. 17 Mar. 20	262,749 262,749 61,477 194,749 194,749 13,000	58 73 21 112 98 11	16						2	1		1					
Veracruz. Vienna Vladivostok Do West Hartlepool. Windsor, N. S.	Mar. 24 Mar. 17 Feb. 4 Feb. 14 Mar. 17 Mar. 24	32,000 1,917,639 21,782 21,782 66,750 3,000	37	9 124						1	9	8	11 1	10				
Yokohama Do Do Do Zurich Do	Feb. 4 Feb. 11	313, 695 313, 695 313, 695 313, 695 168, 505 168, 505	50 54	11 11						1 1	1	1 2 2 2	2					

By authority of the Secretary of the Treasury:

Walter Wyman,
Surgeon-General,
United States Public Health and Marine-Hospital Service.